

Zahtjev za kreditne proizvode

Osnovni podaci o zahtjevu (popunjavanje Banka)

Filijala: _____	Šifra komitenta: _____
Poslovnica: _____	Broj neobavezujuće ponude: _____
Zahtjev zaprimio: _____	Broj protokola: _____
Broj telefona: _____	Datum i vrijeme protokola: _____
Mobilni bankar: _____ Mobitel: _____	Kompletna dokumentacija: Datum: _____ Vrijeme: _____

1. Osnovni podaci o podnosiocu zahtjeva

Prezime: _____	Ime: _____	Ime jednog roditelja: _____	Djevojačko prezime: _____
Djevojačko prezime majke: _____	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Ž	JMBG: _____	Broj lične karte: _____
Važi do: _____			
Mjesto izdavanja LK: _____	Mjesto rođenja: _____	Državljanstvo: _____	
OSNOV STANOVANJA		BRAČNO STANJE	
<input type="checkbox"/> kod roditelja	<input type="checkbox"/> podstanar	<input type="checkbox"/> oženjen/udata	<input type="checkbox"/> razveden/razvedena
<input type="checkbox"/> vlastita kuća/stan	<input type="checkbox"/> udovac/udovica	<input type="checkbox"/> neoženjen/neudata	
STRUČNA SPREMA		ZANIMANJE	
<input type="checkbox"/> NK	<input type="checkbox"/> NSS	<input type="checkbox"/> KV	<input type="checkbox"/> VKV
<input type="checkbox"/> SSS	<input type="checkbox"/> VŠS	<input type="checkbox"/> VSS	<input type="checkbox"/> MR
<input type="checkbox"/> DR	<input type="checkbox"/> OST		
PODACI O RADNOM STATUSU			
<input type="checkbox"/> učenik	<input type="checkbox"/> student	<input type="checkbox"/> nezaposlen	<input type="checkbox"/> zaposlen
<input type="checkbox"/> penzioner	<input type="checkbox"/> BIZ/RVI	<input type="checkbox"/> poduzetnik	<input type="checkbox"/> ostalo
			navedite: _____

1.1. Kontakt podaci (Popunjavanje klijent / podnosilac zahtjeva)

Prijavljena adresa stanovanja/CIPS: _____	Trenutna adresa stanovanja/Alternativna adresa za komunikaciju: _____
Mjesto: _____ Općina: _____	Mjesto: _____ Općina: _____
Poštanski broj: _____ Država: _____	Poštanski broj: _____ Država: _____
Stanujete od: _____	Stanujete od: _____
KONTAKT PODACI	
Telefoni: _____	E-mail za dostavu izvoda po kreditnoj kartici i obavijesti: _____
<input type="checkbox"/> Fiksni <input type="checkbox"/> Mobilni	
Telefoni (poslovni): _____	
<input type="checkbox"/> Posao <input type="checkbox"/> Lokal	

1.2. Podaci o ostalim članovima domaćinstva i mjesečni prihodi (popunjavanje klijent/podnosilac zahtjeva)

OSTALI ČLANOVI DOMAĆINSTVA

Ukupan broj članova u domaćinstvu: _____

SRODSTVO I STAROSNA DOB ČLANOVA DOMAĆINSTVA

<input type="checkbox"/> suprug/supruga	starosna dob: _____	<input type="checkbox"/> otac	starosna dob: _____
<input type="checkbox"/> partner/partnerica	starosna dob: _____	<input type="checkbox"/> majka	starosna dob: _____
<input type="checkbox"/> djeca	starosna dob: _____	starosna dob: _____	starosna dob: _____
<input type="checkbox"/> ostalo	starosna dob: _____		

DODATNI MJESEČNI PRIHODI

Prihodi od izdavanja imovine: _____ KM	Honorar: _____ KM
Penzija/e: _____ KM	Drugo: _____ KM
Prihod od članstva u UN/UO: _____ KM	UKUPNO _____ KM

2. Vrsta kreditnog proizvoda (popunjavanje Klijent/podnosilac zahtjeva-označiti proizvod, upisati iznos za koji se aplicira, rok i namjenu kredita)

Namjena kredita: _____	Iznos KM: _____	Iznos slovima: _____	Rok otplate: _____	<input type="checkbox"/> Promjenjiva <input type="checkbox"/> Fiksna
				Vrsta kamate:
Namjena kredita: _____	Iznos KM: _____	Iznos slovima: _____	Rok otplate: _____	<input type="checkbox"/> Promjenjiva <input type="checkbox"/> Fiksna
				Vrsta kamate:
<input type="checkbox"/> Mastercard revolving kreditna kartica	Iznos KM: _____	Iznos slovima: _____	<input type="checkbox"/> S&F kartica	Iznos KM: _____ Iznos slovima: _____
<input type="checkbox"/> Prekoračenje po tekućem računu	Iznos KM: _____	Iznos slovima: _____	<input type="checkbox"/> Got. Kredit po trn	Iznos KM: _____ Iznos slovima: _____
<input type="checkbox"/> Diners Club kartice	Iznos KM: _____	Iznos slovima: _____		

Svojim potpisom na dnu ovog zahtjeva potvrđujem da prihvatam kredit, kreditnu karticu i/ili prekoračenje u slučaju da se kredit, kreditna kartica i/ili prekoračenje ne može odobriti na traženi način, te ukoliko se odobri manji iznos i/ili duži period otplate kredita.

Podnosilac zahtjeva za kredit pripada grupi povezanih lica (za RS poslovnice).

DA NE

DA NE

2.1. Podaci o kreditnim zaduženjima koja se zatvaraju novoodobrenim kreditom (popunjavanje Klijent/podnosilac zahtjeva i banka)

Iznos odbitka: _____ KM Vrsta obaveze: _____ Naziv fin. ili dr. institucije: _____ Sparkasse Bank Br. ugovora _____
 Iznos odbitka: _____ KM Vrsta obaveze: _____ Naziv fin. ili dr. institucije: _____ Sparkasse Bank Br. ugovora _____
 Iznos odbitka: _____ KM Vrsta obaveze: _____ Naziv fin. ili dr. institucije: _____ Sparkasse Bank Br. ugovora _____
 Iznos odbitka: _____ KM Vrsta obaveze: _____ Naziv fin. ili dr. institucije: _____ Sparkasse Bank Br. ugovora _____

3. Obezbjedenje (popunjavanje Klijent/podnosilac zahtjeva i Banka)

Za kredit Sudažnik Hipoteka Polica. Osig. Depozit vlastita sredstva Depozit iz sredstava kredita Ostalo
 Za kreditnu karticu Polica. Osig. Depozit Ostalo

U slučaju da je obezbjeđenje polica Osiguranja za slučaj smrti, Klijent obavezno popunjavanje:

Da li ste potpuno zdravi? **DA** **NE** Da li se bavite rizičnim zanimanjima? **DA** **NE**

Svojim potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem

pod materijalnom i krivičnom odgovornošću istinitost navedenih podataka, te istovremeno dajem saglasnost da Banka vrši provjeru podataka o mojim zaduženjima u Centralnom registru kredita (CRK), te da sudažnici mogu biti poznati sa mojim zaduženjima kod drugih finansijskih institucija, uvidom u izvod iz CRK-a. Saglasan/na sam da me kontaktira uposlenik Sparkasse Bank dd BiH u svrhu eventualnih dodatnih provjera podataka sa Zahtjeva. Nadalje sam saglasan da me Sparkasse Bank putem email-a ili SMS-a obavještava o svojim akcijskim ponudama. Podnosilac zahtjeva potpisom ovog zahtjeva dobrovoljno daje Sparkasse Bank dd BiH neopozivu saglasnost za prikupljanje i obradu njegovih ličnih podataka. Sparkasse Bank dd BiH navedene podatke prikuplja u svrhu provjere mogućnosti zasnivanja poslovnog odnosa sa podnosiocem zahtjeva i obavljanje usluga u vezi sa poslovnim odnosom koji je predmet zahtjeva. Banka prikuplja i obrađuje sljedeće podatke: ime i prezime, adresa, datum rođenja, jedinstveni matični broj, djelatnost/struka, broj računa, podaci o računu, kao i druge podatke koji se odnose na Klijenta i poslovni odnos koji se želi uspostaviti sa Bankom. Prikupljeni podaci u slučaju odobrenja zahtjevanog proizvoda ce biti dostavljeni kartičnom procesnom centru u svrhu izrade kartice. Podnosilac zahtjeva ima pravo da odbije dati saglasnost za obradu ličnih podataka što ce za posledicu imati nemogućnost zasnivanja poslovnog odnosa sa Bankom. Podnosilac zahtjeva ima pravo pristupa ličnim podacima i pravo da zahtjeva ispravku ličnih podataka koji se na njega odnose. Potpisom ovog zahtjeva dajem saglasnost Sparkasse Bank dd BiH da može u svrhu utvrđivanja mog identiteta i dokaza o istom zadržati fotokopiju lične karte. Saglasnost za obradu ličnih podataka daje se na period potreban za namjenu za koju se lični podaci obrađuju, odnosno na period predviđen drugim primjenjivim propisima (npr. Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i dr.). Potvrđujem da sam obavješten o razlozima prikupljanja podataka i davanja ove saglasnosti u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka.

4. Popunjavanje i ovjeravanje računovodstvo firme / PIO / MIO

Mjesto i datum

Potpis podnosioca zahtjeva

JIB

Naziv firme

Adresa firme

Općina firme

Entitet/Kanton

Država

Pošta br.

4.1. Podaci o radnom odnosu klijenta

Radno mjesto _____ Određeno Neodređeno Mjesec i godina _____ Koeficijent ličnog odbitka _____

Zaposlen kod trenutnog poslodavca (mjesec i godina)

Ukupan radni staž Klijenta (mjeseci)

4.2. Podaci o prosječnim mjesečnim primanjima klijenta/podnosioca zahtjeva u zadnja tri mjeseca

Iznos plata/penzija _____ Iznos toplog obroka _____ Iznos naknade za prevoz _____ Banka preko koje se vrši isplata _____

PRIMANJA ZAPOSLENIKA ĆE OD NAREDNOG OBRAČUNSKOG PERIODA BITI PREUSMJERENA PREKO RAČUNA OTVORENOG U SPARKASSE BANCI

DA **NE**

4.3. Podaci o mjesečnim obavezama klijenta/podnosioca zahtjeva

Ukupne finansijske obaveze koje se trenutno otplaćuju putem administrativne zabrane: _____ KM

Odbici od plate/penzije za sindikalne članarine, robne kredite, police osiguranja, alimentaciju i sl.:

Iznos odbitka: _____ KM Ostatak duga: _____ KM Dospijeće (mj. i god.): _____ KM Vrsta odbitka: _____

Iznos odbitka: _____ KM Ostatak duga: _____ KM Dospijeće (mj. i god.): _____ KM Vrsta odbitka: _____

Iznos odbitka: _____ KM Ostatak duga: _____ KM Dospijeće (mj. i god.): _____ KM Vrsta odbitka: _____

Iznos odbitka: _____ KM Ostatak duga: _____ KM Dospijeće (mj. i god.): _____ KM Vrsta odbitka: _____

4.4. Postupanje po administrativnoj zabrani

Otplata kredita ce se vršiti putem administrativne zabrane: **DA** **NE**

Administrativna zabrana se aktivira samo u slučaju kašnjenja u otplati kredita: **DA** **NE**

4.5. Ovjera zahtjeva

FIRMA ODGOVARA ZA TAČNOST NAVEDENIH PODATAKA ŠTO OVJERAVA PEČATOM I POTPISOM OVLAŠTENIH OSOBA

Datum i mjesto ovjere

Kontakt osoba

Zvanični kontakt telefon iz registra poslovnih subjekata

Potpis ovlaštenog potpisnika

M.P.

Potpis ovlaštenog potpisnika

5. Potvrda podataka o klijentu (popunjavanje Banka)

Kao uposlenik Sparkasse Bank dd BiH, potvrđujem da sam zaprimio zahtjev klijenta, te da je izvršena identifikacija i verifikacija na osnovu dokumentacije klijenta i da su podaci na zahtjevu i njihova vjerodostojnost provjereni i usaglašeni sa podnosiocem zahtjeva.

Potpis uposlenika Banke